



Podgorica, 02.06.2023. godine

Pismo zdravstvenim radnicima o primjeni sistemskih i inhalacionih fluorohinolonskih antibiotika – podsjećanje na ograničenja u primjeni

Poštovani,

Nosioci dozvola za ljekove koji sadrže fluorohinolonske antibiotike za sistemsku i inhalacionu primjenu, u saradnji sa Institutom za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED), žele Vas informisati o sledećem:

Sazetak

- Podaci iz nedavno sprovedene studije ukazuju na to da se fluorohinoloni i dalje ne propisuju u skladu sa preporučenom upotrebom.
- **Nemojte propisivati fluorohinolonske antibiotike za sistemsku i inhalacionu primjenu:**
 - pacijentima koji su prethodno imali ozbiljne neželjene reakcije na hinolonske ili fluorohinolonske antibiotike;
 - za liječenje infekcija koje nijesu ozbiljne ili samoograničavajućih infekcija (kao što su faringitis, tonsilitis i akutni bronhitis);
 - za liječenje blagih do umjerenih infekcija (uključujući nekomplikovani cistitis, akutnu egzacerbaciju hroničnog bronhitisa i hronične opstruktivne plućne bolesti (HOPB), akutni bakterijski rinosinuzitis i akutnu upalu srednjeg uha), osim ako nije moguće primijeniti druge antibiotike koji se uglavnom preporučuju za ove infekcije;
 - za nebakterijske infekcije, npr. nebakterijski hronični prostatitis;
 - za prevenciju putničkih dijareja, ili ponavljajućih infekcija donjeg dijela urinarnog sistema.
- Fluorohinolonski antibiotici za sistemsku i inhalacionu primjenu su povezani sa veoma rijetkim, ozbiljnim, onesposobljavajućim, dugotrajnim i potencijalno irreverzibilnim neželjenim dejstvima. Ove ljekove treba propisivati samo za odobrene indikacije i nakon pažljive procjene odnosa koristi i rizika kod svakog pacijenta pojedinačno.

Dodatne informacije

Evropska agencija za ljekove (*European Medicines Agency - EMA*) je donijela snažne preporuke u cilju ograničavanja upotrebe sistemskih i inhalacionih fluorohinolona, nakon opsežne procjene, sprovedene 2018. na nivou EU, u cilju procjene rizika od ozbiljnih i dugotrajnih (u trajanju od više

mjeseci ili godina), onesposobljavajućih i potencijalno ireverzibilnih neželjenih dejstava koja uglavnom utiču na mišićno-koštani i nervni sistem. Kao posledica procjene koju je sprovedla EMA, upotreba fluorohinolonskih ljekova je značajno ograničena u 2019. godini.

Ozbiljna neželjena dejstva mogu uključiti tendinitis, rupturu tetive, artralgiju, bol u ekstremitetima, poremećaj hoda, neuropatije povezane sa parestezijom, depresiju, pospanost, poremećaj pamćenja, halucinacije, psihoze, poremećaje spavanja i oštećenje čula (sluha, vida, ukusa i mirisa). Oštećenje tetive (posebno Ahilove tetive, ali mogu biti uključene i druge tetive) može se javiti u roku od 48 sati od početka liječenja ili neželjena dejstva mogu biti odložena nekoliko mjeseci nakon prekida terapije.

Sprovedena je studija finansirana od strane EMA ("Impact of European Union Label Changes for Fluoroquinolone Containing Medicinal Products for Systemic and Inhalation Use" (EUPAS37856)) koja se zasnivala na analizi podataka o propisivanju fluorohinolona iz primarne zdravstvene zaštite u šest evropskih zemalja (Belgija, Francuska, Njemačka, Holandija, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo).

Studija ukazuje da se fluorohinoloni i dalje primjenjuju van odobrenih indikacija. Međutim, zbog ograničenja studije, ne mogu se donijeti konačni zaključci.

- **Zdravstveni radnici** se podsjećaju da savjetuju pacijente:
 - o riziku od ozbiljnih neželjenih dejstava;
 - o potencijalnoj dugotrajnoj i ozbiljnoj prirodi ovih neželjenih dejstava;
 - da se odmah obrate ljekaru kod prvih znakova ovih ozbiljnih neželjenih dejstava, prije nastavka terapije.
- **Poseban oprez** je neophodan kod pacijenata koji se istovremeno liječe kortikosteroidima, kod starijih pacijentata, pacijenata sa oštećenjem bubrega i pacijenata koji su bili podvrnuti transplantaciji organa, jer rizik od tendinitisa izazvanog fluorohinolonom i rupture tetiva kod ovih pacijenata može biti povećan.

Poziv na prijavljivanje sumnji na neželjena dejstva

Molimo Vas da svaku sumnju na neželjeno dejstvo fluorohinolonskih antibiotika prijavite Odjeljenju za farmakovigilancu CInMED, popunjavanjem obrasca za prijavu neželjenog dejstva lijeka, koji možete preuzeti sa portala CInMED (www.cinmed.me) i poslati na jedan od sljedećih načina:

Poštom na adresu:

Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
Odjeljenje za farmakovigilancu
Bulevar Ivana Crnojevića 64a
81000 Podgorica
Crna Gora

Tel: +382 (0) 20 310 280

Fax: +382 (0) 20 310 581

Mail: nezeljenadejstva@cinmed.me

Sumnja na neželjeno dejstvo lijeka može se prijaviti CInMED i preko forme za online prijavu kojoj možete pristupiti putem portala CInMED (www.cinmed.me), klikom ili skeniranjem QR koda ispod.



Sumnju na neželjeno dejstvo lijeka možete prijaviti i putem informacionog sistema zdravstvene zaštite, ukoliko Vam je dostupna aplikacija za prijavu neželjenih dejstava

Dodatno, sumnju na neželjeno dejstvo možete prijaviti i nosiocima dozvole za ljekove koji sadrže fluorohinolone (kontakti se nalaze u nastavku pisma).

| <i>Naziv lijeka</i> | <i>Nositac dozvole</i> | <i>E-mail</i> | <i>Telefon/Telefax</i> |
|---|--|---|----------------------------|
| Ciprinol® , film tableta, 250 mg, (ciprofloksacin) | Dio stranog društva "Krka d.d. Novo mesto" Slovenija - predstavništvo | katarina.poleksic@krka.b iz | 020 671 309 067 129 606 |
| Ciprinol® , film tableta, 500 mg, (ciprofloksacin) | Podgorica | | |
| Ciprinol® , koncentrat za rastvor za | | | |

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| infuziju, 100mg/10ml, (cipprofloksacin) Levalox® , film tableta, 250mg, (levofloksacin) Levalox® , film tableta, 500mg, (levofloksacin) Levalox® , rastvor za infuziju, 5mg/ml, (levofloksacin) Moloxin® , film tableta, 400mg, (moksifloksacin) | | | |
| Ciprocinal® , film tableta, 500 mg (cipprofloksacin) | Evropa Lek Pharma d.o.o. Podgorica | andjela.rudovic@elpharma.com | 067 212 202 |
| Cenomar® , rastvor za infuziju, 400 mg/250ml (moksifloksacin) | Hemofarm A.D.Vršac Poslovna jedinica Podgorica | Radmila.Radulovic@hemofarm.com | 067 299 992 020 416 758 |
| Lebel® , film tableta, 500mg (levofloksacin) | „Nobel“ d.o.o. Podgorica | elvira.rebronja@nobel.com.ba | 068 850 590 020 652 144 |
| Citeral® , film tableta, 250 mg (cipprofloksacin) Citeral® , film tableta, 500 mg (cipprofloksacin) Citeral® , koncentrat za rastvor za infuziju, 100 mg/10 ml (cipprofloksacin) | Alkaloid d.o.o. Podgorica | fspasovska@alkaloidsd.com | 067 201 579 020 246 208 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Kimoks® film tableta, 400 mg (moksifloksacin) | | | |
|--|--|--|--|

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, ili su Vam potrebne dodatne informacije za ljekove koji sadrže fluorohinolone, molimo Vas da se obratite odgovarajućoj kompaniji na gore navedene podatke.

Zahvaljujemo Vam na saradnji,

 KRKA d.d. NOVO MESTO SLOVENIJA PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA
Katarina Poleksić, dr pharm.
Zamjenik lica odgovornog za farmakovigilancu (DSD „Krka d.d. Novo mesto“ Slovenija - predstavništvo Podgorica)

 "EVROPA LEK PHARMA" SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTJU * PODGORICA
Andela Rudović, dr pharm.
Lice odgovorno za farmakovigilancu (Evropa Lek Pharma d.o.o. Podgorica)

 Hemofarm A.D.
POSLOVNA JEDINICA PODGORICA
Del.broj: 11
Datum: 10.07.2018
Radmila Marojević, dipl.ph.
Lice odgovorno za farmakovigilancu (Hemofarm AD Vršac, PJ Podgorica)

 "NOBEL" SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTJU * PODGORICA
Elvira Rebronja, dr. stomatolog
Lice odgovorno za farmakovigilancu (Nobel d.o.o. Podgorica)

 ALKALOID D.O.O.
Frosina Otašević, dipl.ph.
Lice odgovorno za farmakovigilancu (Alkaloid d.o.o. Podgorica)